



2023/24 PULANE DZA U FUNZA DZA NWAHA MUÑWE NA MUÑWE: TSHIVENDA LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA: GIREIDI YA 11 (THEMO 1)

THEMO 1	VHEGE 1	VHEGE 2	VHEGE 3	VHEGE 4	VHEGE 5	VHEGE 6	VHEGE 7	VHEGE 8	VHEGE 9	VHEGE 10 NA 11
THOHO DZA TSHITATAMENNDE TSHA PHOLISI	<p>1. U thetshesela na u amba 2. U vhala na u talela 3. U n'wala na u n'ekedza 4. Zwivhumbeo na milayo zwa luambo</p>									
THOHO, KHONTSEPUTI, VHUKONI NA ZWA NDEME	<p>1. U khwaŋhisedza mushumo wa Gireidi ya 10 U divhadzana ha vhagudiswa kiŋasini U amba nga ha zwiveledzwa zwa litheretsha/ gurannya kana atikili ya magazini. 2. U khwaŋhisedza mushumo wa Gireidi ya 10 Vhagudi vha tola mishumo ya vhañwe vhagudi ngavho kha thesite ye vha n'wala ya zwine vha vho zwi divha [Baseline test] Nyambedzano nga ha thesite ya u linga zwine vhagudi vha vho zwi divha</p>	<p>1. U thetshesela mafhungo a tholokanyondivho. KANA U sedza dokumenthari ya kha TV 2. Tshibveledzwa tsha mafhungo tsha u vhonekana tsha u n'wala. Mbuno na kuhumbulele u livhisa/ inferensi kha u talusa zwa ndeme na zwi si zwa ndeme. U guda litheretsha vhurendi/ nganeapfufhi/ nganea/ dirama. Nyambedzano nga puloto, vhabvumbedzwa, thero, fhethuvhupo, luambo lwo dzumbanaho, zwifanyiso zwa muhumbulo. U funza divhaipfi i elanaho na tshibveledzwa.</p>	<p>1. U thetshesela u itela u nweledza tshibveledzwa tshipufhi tsha mafhungo. U topola mulaedza muhulwane na u nea thoho. 2. Tshibveledzwa tsha mafhungo tsha u n'wala: U n'wala tshibveledzwa tsha mafhungo. Zwa ndeme zwa manweledzo zwi sa konŋi. zwi n'waliwe nga mbuno. Tshibveledzwa tsha mañwalwa tsha 1: U guda litheretsha vhurendi/ nganeapfufhi/ nganea/ dirama. Nyambedzano nga puloto, vhabvumbedzwa, thero, fhethuvhupo, luambo lwo dzumbanaho, zwifanyiso zwa muhumbulo. U funza divhaipfi i elanaho na tshibveledzwa.</p>	<p>1. Nyambedzano nga zwigwada tshibveledzwa tshi vhonekhalo u fana na khathuni 2. Tshibveledzwa tshi si tsha mañwalwa (khathuni) Mulingo wa u thoma (U linga ha inifomala) Tshibveledzwa tsha mañwalwa tsha 1: U guda litheretsha vhurendi/ nganeapfufhi/ nganea/ dirama. Nyambedzano nga puloto, vhabvumbedzwa, thero, fhethuvhupo, luambo lwo dzumbanaho, zwifanyiso zwa muhumbulo. U funza divhaipfi i elanaho na tshibveledzwa.</p>	<p>1. SBA mushumo 1 – U thetshesela Tholokanyondivho 2. Manweledzo a bvaho kha mafhungo U talusa zwa ndeme na zwisi zwa ndeme. U dovholola divhaipfi i elanaho na tshibveledzwa. Tshibveledzwa tsha mañwalwa tsha 1: U guda litheretsha vhurendi/ nganeapfufhi/ nganea/ dirama. Nyambedzano nga puloto, vhabvumbedzwa, thero, fhethuvhupo, luambo lwo dzumbanaho, zwifanyiso zwa muhumbulo. U funza divhaipfi i elanaho na tshibveledzwa.</p>	<p>1. U dilugisela u vhalazwi tshipfala – tshipiŋa tshi bvaho kha bugu yo randelwaho. KANA U dilugisela u vhalazwi tshirendo KANA Tshipiŋa tsha (dirama/ nganea/ nganeapfufhi/ vhurendi) Hu tshi khou sedzwa vhuŋipfi, thounu, u awela, luvhilo, u shumisa maŋo, nyimele na kubulele kwa maipfi. 2. U vhala inthaviyu U amba nga mbonalo na tshivhumbeo tsha luambo kha inthaviyu. Kana vhurifhi ha fomala ha khumbelo na u vhalaela. Ho sedzwa kha mbonalo dza ndeme na milayo ya luambo. U guda litheretsha vhurendi/ nganeapfufhi/ nganea/ dirama Nyambedzano nga puloto, vhabvumbedzwa, thero, fhethuvhupo, luambo lwo dzumbanaho, zwifanyiso zwa muhumbulo. U funza divhaipfi i elanaho na tshibveledzwa.</p>	<p>1. U dilugisela u vhalazwi tshipfala – tshipiŋa tshi bvaho kha bugu yo randelwaho. KANA U dilugisela u vhalazwi tshirendo. KANA Tshipiŋa tsha (dirama/ nganea/ nganeapfufhi/ vhurendi) Hu tshi khou sedzwa vhuŋipfi, thounu, u awela, luvhilo, u shumisa maŋo, nyimele na kubulele kwa maipfi. 2. U vhala inthaviyu U amba nga mbonalo na tshivhumbeo tsha luambo kha inthaviyu. Kana vhurifhi ha fomala ha khumbelo na u vhalaela. Ho sedzwa kha mbonalo dza ndeme na milayo ya luambo. U guda litheretsha vhurendi/ nganeapfufhi/ nganea/ dirama Nyambedzano nga puloto, vhabvumbedzwa, thero, fhethuvhupo, luambo lwo dzumbanaho, zwifanyiso zwa muhumbulo. U funza divhaipfi i elanaho na tshibveledzwa.</p>	<p>1. Nyambedzano nga zwigwada tshibveledzwa tshi vhonekhalo sa khungedzelo. U thetshesela na u amba nga tshipiŋa sa luimbo 2. Ndovhololo (Mbuziso pfufhi, u lugisela thesite ya luambo) Tshibveledzwa tsha mañwalwa Tshirendo/ nganeapfufhi/ nganea/ dirama U amba nga zwiga zwa ndeme zwa tshibveledzwa. Masia/ ndaela Ho sedzwa zwa ndeme na mbonalo ya luambo. U vhala wo tou fombe. Tshibveledzwa tsha mañwalwa tsha 1: U guda litheretsha vhurendi/ nganeapfufhi/ nganea/ dirama. Nyambedzano nga puloto, vhabvumbedzwa, thero, fhethuvhupo, luambo lwo dzumbanaho, zwifanyiso zwa muhumbulo. U funza divhaipfi i elanaho na tshibveledzwa.</p>	<p>1. U dilugisela u vhalazwi tshipfala – tshipiŋa tshi bvaho kha bugu yo randelwaho. KANA U dilugisela u vhalazwi tshirendo. KANA Tshipiŋa tsha (dirama/ nganea/ nganeapfufhi/ vhurendi) Hu tshi khou sedzwa vhuŋipfi, thounu, u awela, luvhilo, u shumisa maŋo, nyimele na kubulele kwa maipfi. 2. SBA Mushumo 3: U lingwa ha luambo</p>	NDOVHOLOLO

THEMO 1	VHEGE 1	VHEGE 2	VHEGE 3	VHEGE 4	VHEGE 5	VHEGE 6	VHEGE 7	VHEGE 8	VHEGE 9	VHEGE 10 NA 11
T̄HOHO, KHONTSEPUTI, VHUKONI NA ZWA NDEME	<p>3. Nyambedzano ya zwivhumbeo zwa zwibveledzwa (athikili ya gurannጁa kana magazini)</p> <p>4. U dovholola thinwaipfi dza muambo</p>	<p>3. U ጁwala phara ya mafhungo</p> <p>Ho sedzwa kha u fhaጁa mafhungo na u bvisela khagala, phara, milayo, sa mihumbulo mihulwane, zwidodombedzwa zwi tikedzaho</p> <p>Ho sedzwa kha ጁጁila ya kuጁwalele, vhupulani, mveto-mveto, ndovhololo, u khakhulula, u vhalulula na u ጁetshedza tshibveledzwa.</p> <p>Tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na luambo (Sedzani CAPS 3.3.)</p> <p>4. Zwitatamennde, zwivhumbeo zwa mafhungo.</p> <p>U shumisa ጁivhaipfi ጁo topolwaho, ine ya vha na vhushaka na tshibveledzwa tsha u vhala.</p>	<p>3. U lugisela SBA mushumo 2 (zwibveledzwa zwilapfu zwa vhudavhidzani) sa u fhindula thaidzo dzo wanalaho kha tshibveledzwa tsha ጁitheretsha.</p> <p>Ho sedzwa kha ጁጁila ya kuጁwalele, u humbula, u pulana na mveto-mveto</p> <p>4. U sumbedza vhuጁipfi.</p> <p>Maጁadzisi na maጁaluli (ndovhololo)</p> <p>Ndulamiso ya luambo kha zwo ጁwalwaho nga vhagudi.</p> <p>ጁivhaipfi i elanaho na tshibveledzwa tsha u vhala na tsha u vhona.</p> <p>U shumisa ጁhalusa maipfi - pfanywa.</p>	<p>3. U ጁwala tshibveledzwa tshilapfu tsha vhudavhidzani tsho pulaniwaho vhege yo fhelaho</p> <p>U ጁwala phara khumbulelwa hu tshi khou fhinduliwa thaidzo dzo wanalaho kha tshibveledzwa tsha ጁitheretsha, sa tshirendo, dayari kana vhurifhi.</p> <p>Ho sedzwa kha ጁጁila ya kuጁwalele, vhupulani, mveto-mveto, ndovhololo, u khakhulula, u vhalulula na u ጁetshedza tshibveledzwa.</p> <p>4. U sumbedza vhuጁipfi.</p> <p>Maጁadzisi na maጁaluli (ndovhololo)</p> <p>Ndulamiso ya luambo kha zwo ጁwalwaho nga vhagudi.</p> <p>ጁivhaipfi i elanaho na tshibveledzwa tsha u vhala na tsha u vhona.</p> <p>U shumisa ጁhalusa maipfi - pfanywa.</p> <p>U fhaጁa mafhambanyi nga u shumisa thangi na mitshila</p>	<p>3. Nwalani nganetshelo hune vhabvumbedzwa vha a tangana vha amba.</p> <p>Nwalani nga mbuno</p> <p>Manweledzo</p> <p>Tatamudzani notsi dzi vhe tshibveledzwa tsho fhelelaho, u topola mihumbulo mihulwane ubva kha tshibveledzwa kana inthaviyu</p> <p>Ho sedzwa kha maitele au ጁwala, vhupulani, mveto-mveto, ndovhololo, u khakhulula, u vhalulula na u ጁetshedza tshibveledzwa.</p> <p>4. Luambo: Luambo lwa muvhigi na muvhigelwa hu tshi khou fhaጁwa vhubvumbedzwa.</p> <p>Zwiga zwa u vhala zwa luambo lwa muvhigi na muvhigelwa.</p>	<p>3. Nwalani inthaviyu/ imeጁi/ vhurifhi ha fomaጁa hau humbela na mbilaelo.</p> <p>Talatadzani/ ጁadzani thebuጁu ya zwithu zwi hanedzanaho.</p> <p>Ho sedzwa kha ጁጁila ya kuጁwalele, vhupulani, mveto-mveto, ndovhololo, u khakhulula, u vhalulula na u ጁetshedza tshibveledzwa</p> <p>4. ጁivhaipfi i elanaho na tshibveledzwa tsha u vhala.</p> <p>Mushumo wa ጁhalusa maipfi..</p>	<p>3. SBA Mushumo 2: tshibveledzwa tshilapfu tsha vhudavhidzani.</p> <p>4. Madzina na masala (ndovhololo)</p> <p>Luambo lwa muvhigi na muvhigelwa hu tshi khou fhaጁwa vhubvumbedzwa.</p> <p>Zwiga zwa u vhala zwa luambo lwa muvhigi na muvhigelwa (ndovhololo).</p> <p>Ndulamiso ya luambo kha zwo vhagudi vha ጁwala.</p> <p>ጁivhaipfi: itani ጁhodzisiso ya zwine maipfi o vhaliwaho a amba zwone zwi tshi bva kha ጁhalusa maipfi.</p>	<p>3. Ndovhololo – maanea a mbuletshedzo/ u ጁwala maanea o ጁisendekaho kha tshibveledzwa tsha u vhona</p> <p>4. ጁivhaipfi: itani ጁhodzisiso ya zwine maipfi o vhaliwaho a amba zwone zwi tshi bva kha ጁhalusa maipfi.</p> <p>Ndulamiso ya luambo kha zwo vhagudi vha ጁwala.</p>	<p>3. Ndovhololo – maanea a mbuletshedzo/ u ጁwala maanea o ጁisendekaho kha tshibveledzwa tsha</p> <p>4. NDOVHOLELO</p> <p>ጁivhaipfi i elanaho na nyimbo sa zwine dza vha zwone kha tshibveledzwa tsha u vhala, sa khanedzano.</p> <p>Ndulamiso ya luambo kha zwo vhagudi vha ጁwala/ thesite ya luambo.u vhona</p>	<p>3. Ndovhololo</p> <p>4. NDOVHOLELO</p> <p>Ndulamiso ya luambo kha zwo vhagudi vha ጁwala/ thesite ya luambo.Ndulamiso</p>

THEMO 1	VHEGE 1	VHEGE 2	VHEGE 3	VHEGE 4	VHEGE 5	VHEGE 6	VHEGE 7	VHEGE 8	VHEGE 9	VHEGE 10 NA 11
NDIVHOTHANGELI		Nḁivho ya tshikili tsha u thetshesela. Nḁivho ya khandiso – magazini, khungedzelo, gurannḁa ZWIVHUMBEO ZWIHULWANE ZWA TSHIBVELEDZW A TSHA ḂITHERETSHA	Nḁivho ya khandiso – magazini, khungedzelo, gurannḁa ZWIVHUMBEO ZWIHULWANE ZWA TSHIBVELEDZW A TSHA ḂITHERETSHA	Nḁivho ya tshikili tsha u thetshesela. Nḁivho ya khandiso – magazini, khungedzelo, gurannḁa ZWIVHUMBEO ZWIHULWANE ZWA TSHIBVELEDZW A TSHA ḂITHERETSHA	Nḁivho ya khandiso – magazini, khungedzelo, gurannḁa ZWIVHUMBEO ZWIHULWANE ZWA TSHIBVELEDZW A TSHA ḂITHERETSHA	Nḁivho ya tshikili tsha u thetshesela. Nḁivho ya khandiso – magazini, khungedzelo, gurannḁa ZWIVHUMBEO ZWIHULWANE ZWA TSHIBVELEDZW A TSHA ḂITHERETSHA	Luambo – maimela – thendelano ya ḁefhungo na ḁiiti. Nḁivho ya khandiso – magazini, khungedzelo, gurannḁa. U guda khathuni - ḁivhaipfi ZWIVHUMBEO ZWIHULWANE ZWA TSHIBVELEDZW A TSHA ḂITHERETSHA	Nḁivho ya khandiso – magazini, khungedzelo, gurannḁa. U guda khathuni - ḁivhaipfi ZWIVHUMBEO ZWIHULWANE ZWA TSHIBVELEDZW A TSHA ḂITHERETSHA	Nḁivho ya khandiso – magazini, khungedzelo, gurannḁa Nḁivho ya maitele au ḁwala, imeili/ marifhi. ZWIVHUMBEO ZWIHULWANE ZWA TSHIBVELEDZW A TSHA ḂITHERETSHA	NDOVHOLOLO Ya zwibveledzwa zwa ḁitheretsha.
ZWISHUMISWA (NGA NNDA HA BUGUPFARWA) U ITELA URI PFUNZO I TSHIMBILE ZWAVHUḁI		Gurannḁa, magazini, https://qrgo.page.link/KU9d Tsumbo ya tholokanyonḁivho yau thetshesela, athikili ya mafhungo/ dokumenthari ya TV. Zwibveledzwa zwa u vhonwa (khathuni, u guda khathuni na khungedzelo) https://qrgo.page.link/wVDy	Tshibveledzwa tsha mafhungo tsha u ḁwala. Gaidi ya DBE	Tsumbo ya tholokanyonḁivho yau thetshesela, athikili ya mafhugo.	Maanea a u anetshela	Tsumbo ya tholokanyonḁivho yau thetshesela. Sedzani tsumbo ya mushumo wa SBA https://qrgo.page.link/imz9 Inthaviyu	Zwishumiswa zwa ḁaiburari, inthanethe na encyclopedia	Khungedzelo na khathuni. Mabambiri a miḁwaha yo fhiraho. https://qrgo.page.link/1aGT	Marifhi a fomaḁa (Khumbelo na mbilaelo)	Mabambiri a miḁwaha yo fhiraho – tholokanyonḁivho.

THEMO 1	VHEGE 1	VHEGE 2	VHEGE 3	VHEGE 4	VHEGE 5	VHEGE 6	VHEGE 7	VHEGE 8	VHEGE 9	VHEGE 10 NA 11
MULINGO/ NDIINGO	<p>U LINGA HU SI HA FOMALA: DZILAFHO</p> <p>Nḁowedzo ya tholokanyonḁivho ya u tshetshelesa</p> <p>U nḁwala manweledzo</p> <p>Phara ya mafhungo.</p>	<p>Tshibveledzwa tshilapfu tsha vhudavhidzani – nḁila ya kuñwalele.</p> <p>ZWIVHUMBEO ZWIHULWANE ZWA TSHIBVELEDZW A TSHA LITHERETSHA</p>	<p>Nḁowedzo ya tholokanyonḁivho ya u tshetshelesa</p> <p>Nḁowedzo ya tholokanyonḁivho ya u nḁwala.</p> <p>U linga hu si ha fomaḁa nga ha zwine vhagudi vha vho zwiḁivha.</p> <p>ZWIVHUMBEO ZWIHULWANE ZWA TSHIBVELEDZW A TSHA LITHERETSHA</p> <p>Inthaviyu</p>	<p>Tshibveledzwa tshilapfu tsha vhudavhidzani – nḁila ya kuñwalele.</p> <p>U nḁwala manweledzo</p> <p>Phara ya mafhungo.</p>	<p>ZWIVHUMBEO ZWIHULWANE ZWA TSHIBVELEDZW A TSHA LITHERETSHA</p> <p>Inthaviyu</p>	<p>ZWIVHUMBEO ZWIHULWANE ZWA TSHIBVELEDZW A TSHA LITHERETSHA</p>	<p>Zwivhumbeo zwa zwibveledzwa zwilapfu zwa vhudavhidzani.</p> <p>U guda khathuni, mabambiri a miñwaha ya murahu</p>	<p>Inthaviyu/ marifi na imeili.</p>	<p>Tshibveledzwa tsha litheretsha</p> <p>Dzhielani nḁha zwirendo zwiraru, nganeapfufhi tharu, nganea kana ḁirama.</p> <p>Zwi fanela u vha zwo fhela hu sa athu nḁwaliwa thesite ya litheretsha.</p>	<p>Nḁowedzo ya tholokanyonḁivho ya u tshetshelesa</p> <p>U nḁwala manweledzo</p> <p>Phara ya mafhungo.</p>
	<p>LTT(SBA) U LINGA HA FOMALA</p>						<p>Mushumo 1</p> <p>Tholokanyonḁivho ya u thetshelesa (10)</p>	<p>Mushumo 2</p> <p>U nḁwala: tshibveledzwa tshilapfu tsha vhudavhidzani (30)</p>	<p>Mushumo 3</p> <p>Tholokanyonḁivho (20)</p> <p>Manweledzo (10)</p> <p>Luambo lu kha nyimele (10)</p> <p>Maragagufe: 40</p>	

2023/24 PULANE DZA U FUNZA DZA NWAHA MUÑWE NA MUÑWE: TSHIVENጁA LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA: GIREIDI YA 11 (THEMO 2)

THEMO 2	VHEGE 1	VHEGE 2	VHEGE 3	VHEGE 4	VHEGE 5	VHEGE 6	VHEGE 7	VHEGE 8	VHEGE 9	VHEGE 10 NA 11
ጁHOHO DZA TSHITATAMENNDE TSHA PHOLISI	1. U thetshelisa na u amba 2. U vhala na u ጁalela 3. U ጁwala na u ጁekedza 4. Zwivhumbeo na milayo zwa luambo									
ጁHOHO, KHONTSEPUTI, VHUKONI NA ZWA NDEME	1. U ጁalutshedza tshibveledzwa tshi vhonealaho kha tshigwada, -mapa wa muhumbulo, tshati, u pulana, zwifanyiso, mutevhe, nyolo, na zwiጁwe Kha hu shumiswe maጁwe mafhungo u ጁalutshedza tshibveledzwa (sa tsumbo, u ita mapa wa muhumbulo, u ጁadza mutevhe na zwiጁwe.)	1. U ጁalutshedza tshibveledzwa tshi vhonealaho kha tshigwada- mapa wa muhumbulo, tshati, u pilana, zwifanyiso, mutevhe, nyolo, na zwiጁwe. Kha hu shumiswe maጁwe mafhungo u ጁalutshedza tshibveledzwa (sa tsumbo, u ita mapa wa muhumbulo, u ጁadza mutevhe na zwiጁwe.)	1. U dzhia vhuimo kha ጁጁila ya muጁangano kiጁasini ho ጁewa ጁhoho i bvaho kha tshibveledzwa tsha u vhala	1. U dzhia vhuimo kha ጁጁila ya muጁangano kiጁasini ho ጁewa ጁhoho i bvaho kha tshibveledzwa tsha u vhala	1. Ndugiselo ya ngudo ya fomaጁa ya ጁhoጁisiso ya tshipitshi	1. Ndugiselo ya ngudo ya fomaጁa ya ጁhoጁisiso ya tshipitshi	1. U ጁekedza oraጁa ya Mushumo 4 (Tshipitshi tsho lugiselwaho)	1. U ጁekedza oraጁa ya Mushumo 4 (Tshipitshi tsho lugiselwaho)	1. U ጁekedza oraጁa ya Mushumo 4 (Tshipitshi tsho lugiselwaho)	NDOVHOLOLO U vhiga murahu na u sedzulusa kha mushumo wa vhuጁa
	2. U vhala wo tou fombe Masia u bva kha tshubveledzwa tsha ጁitheretsha, zwi tshi sumbedza u kovhekana, vhukule na zwiጁwe. Tshibveledzwa tsha u vhone tshi bvaho kha fhethu ha nnyi na nnyi hu takalelwaho nga vthathu. Tsumba matshimbilele a basi kana tshiጁwe tshinamelwa. U guda ጁitheretsha: Vhurendi/ nganeapfufhi/ nganea/ ጁirama. Hu ambiwe nga puloto, vhubvumbbedzwa, thero, fhethuvhupo, luambo lwo dzumbamaho, zwifanyiso zwa muhumbulo. Kha hu funziwe ጁivhaipfi i elanaho na tshibveledzwa.	2. U vhala wo tou fombe Masia u bva kha tshubveledzwa tsha ጁitheretsha, zwi tshi sumbedza u kovhekana, vhukule na zwiጁwe. Tshibveledzwa tsha u vhone tshi bvaho kha fhethu ha nnyi na nnyi hu takalelwaho nga vthathu. Tsumba matshimbilele a basi kana tshiጁwe tshinamelwa. U guda ጁitheretsha: Vhurendi/ nganeapfufhi/ nganea/ ጁirama. Hu ambiwe nga puloto, vhubvumbbedzwa, thero, fhethuvhupo, luambo lwo dzumbamaho, zwifanyiso zwa muhumbulo. Kha hu funziwe ጁivhaipfi i elanaho na tshibveledzwa. Mbudziso na phindulo	2. SBA Mushumo 5: Asaimenthe ya ጁitheretsha (35) U ጁuጁuwedza u vhala na u ጁalela mafhungo, gurannጁa. U guda ጁitheretsha: Vhurendi/ nganeapfufhi/ nganea/ ጁirama. Hu ambiwe nga puloto, vhubvumbbedzwa, thero, fhethuvhupo, luambo lwo dzumbamaho, zwifanyiso zwa muhumbulo. Kha hu funziwe ጁivhaipfi i elanaho na tshibveledzwa. Mbudziso na phindulo	2. Tshibveledzwa tsha mafhungo, sa gurannጁa nga ha mafhungo a tshitshavha sa ጁhahelero ya maጁi, u hwala mathukhwi. U ጁuጁuwedza u vhala na u ጁalela mafhungo, gurannጁa. U guda ጁitheretsha: Vhurendi/ nganeapfufhi/ nganea/ ጁirama. Hu ambiwe nga puloto, vhubvumbbedzwa, thero, fhethuvhupo, luambo lwo dzumbamaho, zwifanyiso zwa muhumbulo. Kha hu funziwe ጁivhaipfi i elanaho na tshibveledzwa. Mbudziso na phindulo	2. U vhala lwa vhudzivha Tshibveledzwa tshi ጁeaho muhumbulo wa tsho/ maima/ u humbulela sa khathuni ya polotiki, khungedzelo, u vhiga nga vhuጁipfi, khungedzelo i bvaho kha magazini kana kha gurannጁa U vhala wo tou fombe U guda ጁitheretsha: Vhurendi/ nganeapfufhi/ nganea/ ጁirama. Hu ambiwe nga puloto, vhubvumbbedzwa, thero, fhethuvhupo, luambo lwo dzumbamaho, zwifanyiso zwa muhumbulo. Kha hu funziwe ጁivhaipfi I elanaho na tshibveledzwa. Mbudziso na phindulo	2. Tshibveledzwa tsha mafhungo, sa gurannጁa nga ha mafhungo a tshitshavha sa ጁhahelero ya maጁi, u hwala mathukhwi. U guda ጁitheretsha: Vhurendi/ nganeapfufhi/ nganea/ ጁirama. Hu ambiwe nga puloto, vhubvumbbedzwa, thero, fhethuvhupo, luambo lwo dzumbamaho, zwifanyiso zwa muhumbulo. Kha hu funziwe ጁivhaipfi i elanaho na tshibveledzwa. Mbudziso na phindulo	2. U vhala lwa vhudzivha Tshibveledzwa tshi ጁeaho muhumbulo wa tsho/ maima/ u humbulela sa khathuni ya polotiki, khungedzelo, u vhiga nga vhuጁipfi, khungedzelo i bvaho kha magazini kana kha gurannጁa U guda ጁitheretsha: Vhurendi/ nganeapfufhi/ nganea/ ጁirama. Hu ambiwe nga puloto, vhubvumbbedzwa, thero, fhethuvhupo, luambo lwo dzumbamaho, zwifanyiso zwa muhumbulo. Kha hu funziwe ጁivhaipfi i elanaho na tshibveledzwa. Mbudziso na phindulo	2. U vhala wo tou fombe Tshibveledzwa tsha ጁitheretsha. U guda nga ha thero na vhabvumbbedzwa. U vhambedza na u fhambanya. U guda ጁitheretsha: Vhurendi/ nganeapfufhi/ nganea/ ጁirama. Hu ambiwe nga puloto, vhubvumbbedzwa, thero, fhethuvhupo, luambo lwo dzumbamaho, zwifanyiso zwa muhumbulo. Kha hu funziwe ጁivhaipfi i elanaho na tshibveledzwa. Mbudziso na phindulo	2. U vhala wo tou fombe Tshibveledzwa tsha ጁitheretsha. U guda nga ha thero na vhabvumbbedzwa. U vhambedza na u fhambanya. Mushumo 6: Thesite ya ጁitheretsha. Mbudziso dzi bavho kha tshaka mbili dza ጁitheretsha (35)	NDOVHOLOLO U vhiga murahu na u sedzulusa Mushumo 5 na 6

THEMO 2	VHEGE 1	VHEGE 2	VHEGE 3	VHEGE 4	VHEGE 5	VHEGE 6	VHEGE 7	VHEGE 8	VHEGE 9	VHEGE 10 NA 11
T̄HOHO, KHONTSEPUTI, VHUKONI NA ZWA NDEME	3. U ጁwala masia a fhethu ha nnyi na nnyi Ho sedzwa ጁጁila ya kuጁwalele, vhupulani, mvetomveto, u dovhohola, u dzudzanya, u vhalulula na u ጁekedza tshivhumbeo tsha tshibvedzwa na zwipiጁa zwa luambo (Sedzani 3.3)	3. Dziphara dza bugupfarwa U ጁlutshedza mvumbo na vhungoho, u ጁlutshedza nzulele na kubveledzele, u ጁlutshedza thero na kubveledzele Hu sedzwa ጁጁila ya kuጁwalele Vhupulani, mvetomveto, u dovhohola, u dzudzanya, u vhalulula na u ጁekedza tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na zwipiጁa zwa luambo (Sedzani 3.3)	3. Dziphara dza bugupfarwa U ጁlutshedza mvumbo na vhungoho, u ጁlutshedza nzulele na kubveledzele, u ጁlutshedza thero na kubveledzele Hu sedzwa ጁጁila ya kuጁwalele Vhupulani, mvetomveto, u dovhohola, u dzudzanya, u vhalulula na u ጁekedza tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na zwipiጁa zwa luambo (Sedzani 3.3)	3. U ጁwala maanea: U ጁivhadza maanea a u vhuisa muhumbulo Hu sedzwa ጁጁila ya kuጁwalele, vhupulani, mvetomveto, u dovhohola, u dzudzanya, u vhalulula na u ጁekedza	3. U sika khungedzelo: Hu dzhenisiwe thekhiniki dza u kwengweledza sa themendelo ya muጁivhi, u angaredza na zwiጁwe Hu sedzwe ጁጁila ya kuጁwalele, vhupulani, mvetomveto, u dovhohola, u dzudzanya, u vhalulula na u ጁekedza tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na zwipiጁa zwa luambo (Sedzani 3.3)	3. Adzhenda ya muጁangano wa tshitshavha hu tshi khou fhinduliwa tshibveledzwa tsha u vhala ጁwalani minetse ya muጁangano ho sedzwa kha ጁጁila ya kuጁwalele, vhupulani, mvetomveto, u dovhohola, u dzudzanya, u vhalulula na u ጁekedza tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na zwipiጁa zwa luambo (Sedzani 3.3)	3. U sika khungedzelo: Hu dzhenisiwe thekhiniki dza u kwengweledza sa themendelo ya muጁivhi, u angaredza na zwiጁwe Hu sedzwa ጁጁila ya kuጁwalele, vhupulani, mvetomveto, ru dovhohola, u dzudzanya, u vhalulula na u ጁekedza tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na zwipiጁa zwa luambo (Sedzani 3.3)	3. U sika khungedzelo: Hu dzhenisiwe thekhiniki dza u kwengweledza sa themendelo ya muጁivhi, u angaredza na zwiጁwe Hu sedzwa ጁጁila ya kuጁwalele, vhupulani, mvetomveto, u dovhohola, u dzudzanya, u vhalulula na u ጁekedza tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na zwipiጁa zwa luambo (Sedzani 3.3)	3. U ጁwala maanea a u ጁጁa khani/ u ጁwala maanea o ጁisendekaho kha tshibveledzwa tsha u vhona	NDOVHOLOLO Ndulamiso ya mushumo wo itwaho
	4. Thangeladzina (ndovhololo) maጁaluli/ u vhambedza maጁaluli ጁivhaipfi i elanaho na tshibveledzwa tsha u vhala Maipfi a sumbedzaho masia, vhukule, mukovhe.	4. Thangeladzina (ndovhololo) maጁaluli/ u vhambedza maጁaluli ጁivhaipfi i elanaho na tshibveledzwa tsha u vhala Maipfi a sumbedzaho masia, vhukule, mukovhe.	4. Maimela a kha nyimele – tsumbo dzi bvaho kha ጁጁowedzo ya u thetshesela kana tshibveledzwa tsha ጁitheretsha Ndulamiso ya luambo kha zwe vhagudi vha ጁwala.	4. Tshivhumbeo tsha phara – mutala wo faraho muhumbulo muhulwane na zwidodombedzwa zwi u tikedzaho luambo nga u pfufhifhadza	4. Maimela a kha nyimele – tsumbo dzi bvaho kha ጁጁowedzo ya u thetshesela kana tshibveledzwa tsha ጁitheretsha ጁivhaipfi i elanaho na tshibveledzwa tsha u vhala. Meta language ya khungedzelo.	4. Luambo lwo dzumbamaho na rithiriki sa pfanywa, aጁitharesheni, ndulamiso ya luambo kha zwe vhagudi vha ጁwala. Meta language ya maitele a muጁangano sa adzhenda, mudzulatshidulo, minetse, maambiwa a bvaho kha muጁangano wo fhiraho.	4. Maimela a kha nyimele – tsumbo dzi bvaho kha ጁጁowedzo ya u thetshesela kana tshibveledzwa tsha ጁitheretsha ጁivhaipfi i elanaho na tshibveledzwa tsha u vhala. Meta language ya khungedzelo.	4. Luambo lwo dzumbamaho na rithiriki sa pfanywa, aጁitharesheni, ndulamiso ya luambo kha zwe vhagudi vha ጁwala. Meta language ya maitele a muጁangano sa adzhenda, mudzulatshidulo, minetse, maambiwa a bvaho kha muጁangano wo fhiraho.	4. Luambo lwo dzumbamaho na rithiriki sa pfanywa, aጁitharesheni, Ndulamiso ya luambo kha zwe vhagudi vha ጁwala. Meta language ya maitele a muጁangano sa adzhenda, mudzulatshidulo, minetse, maambiwa a bvaho kha muጁangano wo fhiraho.	NDOVHOLOLO Ndulamiso ya mushumo wo itwaho.
NጁIVHOTHANGELI	Zwikili zwa u vhala/ zwiጁirathedzhi Ndivho ya ጁaጁeapfufhi ጁivhaipfi i shumiseaho	Zwikili zwa luambo	Zwikili zwa u vhala na u thetshesela Hu khou shumiswa ጁivhaipfi Ndivho ya thero/ kutambele na zwipiጁa zwa tshirendo	ጁጁila dza u ጁwala phara Hu khou shumiswa ጁivhaipfi Ndivho ya mbudziso dza bugupfarwa.	Ndivho ya luambo lwa vhudzivha U shumisa ጁጁila ya AIDA	Ndivho ya ጁጁila ya u fara muጁangano U shumisa ጁivhaipfi.				

THEMO 2	VHEGE 1	VHEGE 2	VHEGE 3	VHEGE 4	VHEGE 5	VHEGE 6	VHEGE 7	VHEGE 8	VHEGE 9	VHEGE 10 NA 11
ZWISHUMISWA (NGA NNḂA HA BUGUPFARWA) U ITELA URI PFUNZO I TSHIMBILE ZWAVHUḂI	Notsi, webusaithi dza pfunzo	Notsi, webusaithi dza pfunzo	Notsi, webusaithi dza pfunzo	Notsi, webusaithi dza pfunzo	Notsi, webusaithi dza pfunzo	Notsi, webusaithi dza pfunzo	Gaidi dza u vhala Webusaithi dza pfunzo	Gaidi dza u vhala Webusaithi dza pfunzo	Gaidi dza u vhala Webusaithi dza pfunzo	Gaidi dza u vhala Webusaithi dza pfunzo
MULINGO/NDINGO	U LINGA HU SI HA FOMALA: MVUSULUDZO	Bambiri la u shumela mañwalwa	Bambiri la u shumela mañwalwa	Bambiri la u shumela mañwalwa	Phara Nyambedzano nga zwine zwa khou dina vhadzulapo na thandululo yazwo/ zwi iswe kha vha mulayo.	U amba nga kushumisele kwa luambo nga nḂila ya vhudzivha Khungedzelo sa tshibveledzwa tshipfufhi tsha vhudavhidzani	Adzhenda na maambiwa sa tshibveledzwa tshilapfu tsha vhudavhidzani.	U amba nga kushumisele kwa luambo nga nḂila ya vhudzivha Khungedzelo sa tshibveledzwa tshipfufhi tsha vhudavhidzani	Bambiri la u shumela mañwalwa	Maanea a u ḂaḂa khani/ maanea o Ḃisendekaho kha tshibveledzwa tsha u vhona.
	(SBA) U LINGA HA FOMALA			SBA Mushumo 5 Asaimenthi ya Ḃitheretsha Tshibveledzwa tsha vhudavhidzani tshipfufhi tsho Ḃisendekaho kha Ḃitheretsha (20) Mbudziso pfufhi (15) MaragagḂe: 35		SBA Mushumo 4: OraḂa: Tshipitshi tsho lugiselwaho				MULINGO Bambiri Ḃa 1 - 80 Bambiri Ḃa 2 - 70

2023/24 PULANE DZA U FUNZA DZA NWAHA MUÑWE NA MUÑWE: TSHIVENጁA LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA: GIREIDI YA 11 (THEMO 3)

THEMO 3	VHEGE 1	VHEGE 2	VHEGE 3	VHEGE 4	VHEGE 5	VHEGE 6	VHEGE 7	VHEGE 8	VHEGE 9	VHEGE 10 NA 11
TጁHOHO DZA TSHITATAMENNDE TSHA PHOLISI	<p>1. U thetshesela na u amba 2. U vhala na u ጁalela 3. U ጁwala na u ጁekedza 4. Zwivhumbeo na milayo zwa luambo</p>									NDOVHOLOLO
TጁHOHO, KHONTSEPUTI, VHUKONI NA ZWA NDEME	<p>1. Phanele ya nyambedzano/ inthaviyu Ndugiselo ya tshipitshi tshi songo lugiselwaho/ u vhalela ጁጁha ho lugiselwaho. U thetshesela u itela u wana mbuno, ጁeani mutevhe.</p> <p>2. U vhalela manweledzo. Tshibveledzwa tsha u ጁጁha ho linganelaho tshine tsha eጁanya mbuno dzine dza ima na u hanedzana na tshibveledzwa U guda ጁitheretsha: U guda ጁitheretsha: Vhurendi / Nganeapfufhi/ nganea/ ጁirama Ambani nga ha puloto, vhubvumbedzwa, thero, fhethuvhupo, luambo lwo dzumbamaho, zwifanyiso zwa muhumbulo, funzani ጁivhaipfi i elanaho na tshibveledzwa Mbudziso na phindulo</p>	<p>1. Tshipitshi tshi songo lugiselwaho kana u vhalela ጁጁha ho lugiselwaho (SBA Mushumo 7)</p> <p>2. U vhalela manweledzo. Tshibveledzwa tsha u ጁጁha ho linganelaho tshine tsha eጁanya mbuno dzine dza ima na u hanedzana na tshibveledzwa U guda ጁitheretsha: Vhurendi / Nganeapfufhi/ nganea/ ጁirama Ambani nga ha puloto, vhubvumbedzwa, thero, fhethuvhupo, luambo lwo dzumbamaho, zwifanyiso zwa muhumbulo, funzani ጁivhaipfi i elanaho na tshibveledzwa Mbudziso na phindulo</p>	<p>1. Tshipitshi tshi songo lugiselwaho kana u vhalela ጁጁha ho lugiselwaho (SBA Mushumo 7)</p> <p>2. U vhala na u ጁalela khathuni/ khungedzelo Mushumo u si wa fomaጁa: U fhindula mbudziso dzo ጁisendekaho kha khathuni/ khungedzelo U guda ጁitheretsha: Vhurendi/ nganeapfufhi/ nganea/ ጁirama Ambani nga ha puloto, vhubvumbedzwa, thero, fhethuvhupo, luambo lwo dzumbamaho, zwifanyiso zwa muhumbulo, funzani ጁivhaipfi i elanaho na tshibveledzwa Mbudziso na phindulo</p>	<p>1. Nyambedzano nga ha tshibveledzwa tsha manwalwa kana tshibveledzwa tshi vhonehalo (Khungedzelo)</p> <p>2. U vhala na u ጁalela khathuni/ khungedzelo Mushumo u si wa fomaጁa: U fhindula mbudziso dzo ጁisendekaho kha khathuni / khungedzelo U guda ጁitheretsha: Vhurendi/ nganeapfufhi/ nganea/ ጁirama Ambani nga ha puloto, vhubvumbedzwa, thero, fhethuvhupo, luambo lwo dzumbamaho, zwifanyiso zwa muhumbulo, funzani ጁivhaipfi i elanaho na tshibveledzwa Mbudziso na phindulo</p>	<p>1. Ndugiselo ya fomaጁa/ ጁhoጁisiso ya tshipitshi. U linga kha tshigwada tshi fanaho u guda u thetshesela (u kona u bveledza u vhala ho engedzwaho na ጁhoጁisiso ya vhuጁe)</p> <p>2. Tholokanyonጁivho Zwikili zwa u fhindula tholokanyonጁivho ጁivhaipfi i elanaho na tshibveledzwa tsha u vhala U guda ጁitheretsha: Vhurendi/ nganeapfufhi/ nganea/ ጁirama Ambani nga ha puloto, vhubvumbedzwa, thero, fhethuvhupo, luambo lwo dzumbamaho, zwifanyiso zwa muhumbulo, funzani ጁivhaipfi i elanaho na tshibveledzwa Mbudziso na phindulo</p>	<p>1. Ndugiselo ya fomaጁa/ ጁhoጁisiso ya tshipitshi. U linga kha tshigwada tshi fanaho u guda u thetshesela (u kona u bveledza u vhala ho engedzwaho na ጁhoጁisiso ya vhuጁe)</p> <p>2. Tholokanyonጁivho Zwikili zwa u fhindula tholokanyonጁivho ጁivhaipfi i elanaho na tshibveledzwa tsha u vhala U guda ጁitheretsha: Vhurendi/ nganeapfufhi/ nganea/ ጁirama Ambani nga ha puloto, vhubvumbedzwa, thero, fhethuvhupo, luambo lwo dzumbamaho, zwifanyiso zwa muhumbulo, funzani ጁivhaipfi i elanaho na tshibveledzwa Mbudziso na phindulo</p>	<p>1. U thetshesela tshibveledzwa tsha u ጁigudisa/ u takadza Tsumbo: Luimbo, vhurendi u vhala, fiጁimu, ጁirama ya radio, u vhala ጁitambwa</p> <p>2. U vhala wo tou fombe U shumisa luambo nga ጁጁila ya vhudzivha U ጁea tsumbo ya vhurifhi ha khumbelo kana ha u vhlaila kana vhurifhi ha u fhelekedza CV (Nጁivho na vhaጁaleli. Mbuno na muhumbulo) Ho sedzwa kha u ጁea madzina (vhathu vha rinwa hani madzina) Ndi mini zwo engedzwaho na zwo bviswaho, masala (ndi vhaጁhio?) U guda ጁitheretsha: Vhurendi/ nganeapfufhi/ nganea/ ጁirama Ambani nga ha puloto, vhubvumbedzwa, thero, fhethuvhupo, luambo lwo dzumbamaho, zwifanyiso zwa muhumbulo, funzani ጁivhaipfi i elanaho na tshibveledzwa Mbudziso na phindulo</p>	<p>1. U thetshesela tshibveledzwa tsha u ጁigudisa/ u takadza Tsumbo: Luimbo, vhurendi u vhala, fiጁimu, ጁirama ya radio, u vhala ጁitambwa</p> <p>2. Ndovhoololo: Bammbiri 1 Mbudziso 5 U guda ጁitheretsha: Vhurendi/ nganeapfufhi/ nganea/ ጁirama Ambani nga ha puloto, vhubvumbedzwa, thero, fhethuvhupo, luambo lwo dzumbamaho, zwifanyiso zwa muhumbulo, funzani ጁivhaipfi i elanaho na tshibveledzwa Mbudziso na phindulo</p>	<p>1. U vhala ጁጁha ho lugiselwaho ha vhurifhi vhu yaho kha khandiso.</p> <p>2. Ku shumisele kwa luambo kha nyimele (makhathi a maiti, thinwaipfi dza muambo, luambo lwa u vhiga lwa muvhigi na lwa muvhigelwa, u ጁanganya mafhungo, maambaita na maambaitwa, thangeladzina, khandezza, mafhambanyi na mafanyisi, homofounu na homonimi na zwikili zwa u khakhulula) U guda ጁitheretsha: Vhurendi/ nganeapfufhi/ nganea/ ጁirama Ambani nga ha puloto, vhubvumbedzwa, thero, fhethuvhupo, luambo lwo dzumbamaho, zwifanyiso zwa muhumbulo, funzani ጁivhaipfi i elanaho na tshibveledzwa Mbudziso na phindulo</p>	<p>NDOVHOLOLO</p> <p>1. U vhiga murahu na u sedzulusa tshipitshitshi songo lugiselwaho/ tsho lugiselwaho</p> <p>2. Ku shumisele kwa luambo kha nyimele (makhathi a maiti, thinwaipfi dza muambo, luambo lwa u vhiga lwa muvhigi na lwa muvhigelwa, u ጁanganya mafhungo, maambaita na maambaitwa, thangeladzina, khandezza, mafhambanyi na mafanyisi, homofounu na homonimi na zwikili zwa u khakhulula)</p>

THEMO 3	VHEGE 1	VHEGE 2	VHEGE 3	VHEGE 4	VHEGE 5	VHEGE 6	VHEGE 7	VHEGE 8	VHEGE 9	VHEGE 10 NA 11
T̄HOHO, KHONTSEPUTI, VHUKONI NA ZWA NDEME	3. U ጁilugisela u ስwala maanea a u haseledza ho linganelaho/ u ስwala maanea o ጁisendekaho kha tshibveledzwa tsha u vhonwa. Ho sedzwa kha ስጁila ya kuስwalele, vhupulani, mvetomveto, u dovhola, u dzudzanya, u vhalulula na u ስekedza	3. U ጁilugisela u ስwala maanea a u haseledza ho linganelaho/ u ስwala maanea o ጁisendekaho kha tshibveledzwa tsha u vhonwa. Ho sedzwa kha ስጁila ya kuስwalele, vhupulani, mvetomveto, u dovhola, u dzudzanya, u vhalulula na u ስekedza	3. U ጁilugisela u ስwala maanea a u haseledza ho linganelaho/ u ስwala maanea o ጁisendekaho kha tshibveledzwa tsha u vhonwa. Ho sedzwa kha ስጁila ya kuስwalele, vhupulani, mvetomveto, u dovhola, u dzudzanya, u vhalulula na u ስekedza Zwivhumbeo zwa zwibveledzwa na luambo (Sedzani 3.3)	3. U ጁilugisela u ስwala maanea a u haseledza ho linganelaho/ u ስwala maanea o ጁisendekaho kha tshibveledzwa tsha u vhonwa. Ho sedzwa kha ስጁila ya kuስwalele, vhupulani, mvetomveto, u dovhola, u dzudzanya, u vhalulula na u ስekedza Zwivhumbeo zwa zwibveledzwa na luambo (Sedzani 3.3)	3. Nጁowe-nጁowe ya tshibveledzwa tshipufhi tsha vhudavhidzani Thambo Fuጁaya Masia/ Ndaela Ho sedzwa kha ስጁila ya kuስwalele, vhupulani, mvetomveto, u dovhola, u dzudzanya, u vhalulula na u ስekedza	3. Mushumo 8 Maanea (50)	3. Ndovhololo ya vhurifhi ha fomaጁa Tshivhumbeo tsha vhurifhi U ስwala vhurifhi ha mbilaelo/ khumbelo/ ha u fheletshedza CV hu tshi khou fhinfuliwa tshibveledzwa tsha u vhalu. Hu dzhielwa ስጁha muhumbulo wau na maime Ho sedzwa kha ስጁila ya kuስwalele, vhupulani, mvetomveto, u dovhola, u dzudzanya, u vhalulula na u ስekedza	3. Itani garaጁa ya thambo. ስwalani dayari Ho sedzwa kha ስጁila ya kuስwalele, vhupulani, mvetomveto, u dovhola, u dzudzanya, u vhalulula na u ስekedza	3. Itani garaጁa ya thambo. ስwalani dayari Ho sedzwa kha ስጁila ya kuስwalele, vhupulani, mvetomveto, u dovhola, u dzudzanya, u vhalulula na u ስekedza	NDOVHOLOLO U vhiga murahu na u sedzulusa zwiteስwa zwo itwaho
	4. Thinwaipfi dza muambo ጁivhaipfi kha tshibveledzwa tsha u vhalu.	4. Thinwaipfi dza muambo ጁivhaipfi i elanaho tshibveledzwa tsha u vhalu.	4. Tshifanyiso, tshiga, zwo tou ralo na luambo lwo dzumbamaho. ጁivhaipfi kha tshibveledzwa tsha u vhalu. Ndulamiso ya luambo kha zwe vhagudi vha ስwala Aburiviesheni yo ጁoweleaho u shumiswa kha khungedzelo sa akhironimi, nz.	4. Tshifanyiso, tshiga, zwo tou ralo na ጁhalutshedzo yo dzumbamaho. ጁivhaipfi kha tshibveledzwa tsha u vhalu	4. Dinotshesheni na khonotshesheni Luambo lwo livhaho na lu songo livhaho Khumbulelo Ndulamiso ya luambo kha zwe vhagudi vha ስwala	4. Dinotshesheni na khonotshesheni Luambo lwo livhaho na lu songo livhaho Khumbulelo Ndulamiso ya luambo kha zwe vhagudi vha ስwala	4. Dinotshesheni na khonotshesheni Luambo lwo livhaho na lu songo livhaho Khumbulelo Ndulamiso ya luambo kha zwe vhagudi vha ስwala	4. Dinotshesheni na khonotshesheni Luambo lwo livhaho na lu songo livhaho Khumbulelo Ndulamiso ya luambo kha zwe vhagudi vha ስwala	4. Dinotshesheni na khonotshesheni Luambo lwo livhaho na lu songo livhaho Khumbulelo Ndulamiso ya luambo kha zwe vhagudi vha ስwala	NDOVHOLOLO
NDINGOTHANGELI	Nጁila dza kuvhalele Zwivhumbeo zwa nganeapfufhi	Zwivhumbeo zwa maanea a disikhesivi	Nጁila dza kuvhalele zwivhumbeo zwa vhurendi/ nganeapfufhi Zwivhumbeo zwa maanea a disikhesivi	Zwivhumbeo zwa maanea a disikhesivi	Zwikili zwa mbambedzo Tshivhumbeo tsha vhurifhi ha fomaጁa	Nጁila dza kuvhalele zwivhumbeo zwa vhurendi: Rithoriki	Zwikili zwa u ስwala ጁivhaipfi yo tendelwaho Tshivhumbeo tsha vhurifhi ha khumbelo/ mbilaelo/ CV na vhurifhi ha u fhelekedza	Tshivhumbeo tsha vhurifhi ha fomaጁa.	Zwikili zwa u ስwala ጁivhaipfi yo tendelwaho Tshivhumbeo tsha vhurifhi ha fomaጁa.	Nጁowedzo ya tshibveledzwa tshipufhi tsha vhudavhidzani Thambo Fuጁaya Masia/ Ndaela

THEMO 3	VHEGE 1	VHEGE 2	VHEGE 3	VHEGE 4	VHEGE 5	VHEGE 6	VHEGE 7	VHEGE 8	VHEGE 9	VHEGE 10 NA 11	
ZWISHUMISWA (NGA NNጁA HA BUGUPFARWA) U ITELA URI PFUNZO I TSHIMBILE ZWAVHUጁI	Tshibveledzwa tsha disikhesivi arali tshi siho kha bugupfarwa	Ruburiki		Ruburiki	Tsumbo dza zwibveledzwa zwipfufhi zwa vhudavhidzani		Zwiጁuጁwedzi zwo teaho	Tsumbo ya vhurifhi ha mbilaelo/ khumbelo/ CV/ na vhurifhi ha u fhetshedza	Zwiጁuጁwedzi zwo teaho	Tsumbo dza: Thambo Fuጁaya Masia/ Ndaela Phosiጁara	
MULINGO/ NDIጁGO	U LINGA HU SI HA FOMALA: MVUSULUDZO	Maanea a disikhesivi kana maanea o ጁisendekaho kha tshibveledzwa tsha u vhona	Maanea Maanea o ጁisendekaho kha tshibveledzwa tsha u vhona	Bambiri ጁa u shumela maጁwalwa.	Maanea Maanea o ጁisendekaho kha tshibveledzwa tsha u vhona	Vhurifhi ha fomaጁa Bambiri la u shumela luambo	Bambiri la u shumela maጁwalwa	Phara	Vhurifhi ha mbilaelo/ khumbelo/ CV na vhurifhi ha u fhelekedza	Phara	Thambo Fuጁaya Masia/ Ndaela
	(SBA) U LINGA HA FOMALA		Mushumo 7 wa SBA Oraጁa: Tshipitshi tshi songo lugiselwaho kana u vhalela nጁha (20)				MUSHUMO 8 Maanea (50)				

2023/24 PULANE DZA U FUNZA DZA NWAHA MUÑWE NA MUÑWE: TSHIVENḂA LUAMBO LWA U ENGEDZA LWA U THOMA: GIREIDI YA 11 (THEMO 4)

THEMO 4	VHEGE 1	VHEGE 2	VHEGE 3	VHEGE 4	VHEGE 5	VHEGE 6	VHEGE 7	VHEGE 8	
TḂHOHO DZA TSHITATAMEN NDE TSHA PHOLISI	1. U thetshelesa na u amba 2. U vhala na u Ḃalela 3. U Ḃwala na u Ḃekedza 4. Zwivhumbeo na milayo zwa luambo								Mushumo 9:
TḂHOHO, KHONTSEPUTI, VHUKONI NA ZWA NDEME	1. U thetshelesa ha vhudzivha hu na u dzhia sia na luvhengelambiluni Nyambedzano/ dibeithi	1. U thetshelesa ha vhudzivha hu na u dzhia sia na luvhengelambiluni Nyambedzano/ dibeithi	1. U thetshelesa: u Ḃigudisa u Ḃwala notsi u thetshelesa zwi tshi tevhekana	1. U thetshelesa zwa u Ḃitakadza oraḂa, sa, muzika, u vhala ho rekhodiwaho, dzinyimbo u renda vhurendi	1. U thetshelesa: u Ḃigudisa u Ḃwala notsi u thetshelesa zwi tshi tevhekana	1. U thetshelesa na u amba U thetshelesa zwa u Ḃitakadza oraḂa, sa tsumbo, muzika, u vhala ho rekhodiwaho, dzinyimbo u renda vhurendi	NDOVHOLOLO MULINGO	NDOVHOLOLO MULINGO	MULINGO WA MAFHELONI A NWAHA Bambiri Ḃa 1 - 80 Bambiri Ḃa 2 - 70 Bambiri Ḃa 3 - 100 Bambiri Ḃa 4 - 50 (OraḂa) Maragagute: 300
	2. U vhala luambo lwa vhudzivha, sa zwipitshi zwa politiki, u vhiga wo dzhia sia. U vhala lwa vhudzivha: Ndi nnyi ane a wana kha tshibveledzwa? Ndi ufho a sa wani? Hani? U guda Ḃitheretsha: Nganeapfufhi/ zwirendo/ Ḃirama/ nganea. Nyambedzano nga puloto, vhubvumbedzwa, thero, fhethuvhupo, luambo lwo dzumbamaho na zwifanyiso zwa muhumbulo. U funza Ḃivhaipfi Ḃi elanaho na tshibveledzwa Mbudziso na phindulo.	2. U vhala luambo lwa vhudzivha, sa zwipitshi zwa politiki, u vhiga wo dzhia sia. U vhala lwa vhudzivha: Ndi nnyi ane a wana kha tshibveledzwa? Ndi ufho a sa wani? Hani? U guda Ḃitheretsha: Nganeapfufhi/ zwirendo/ Ḃirama/ nganea. Nyambedzano nga puloto, vhubvumbedzwa, thero, fhethuvhupo, luambo lwo dzumbamaho na zwifanyiso zwa muhumbulo. U funza Ḃivhaipfi Ḃi elanaho na tshibveledzwa Mbudziso na phindulo.	2. U vhala wo tou fombe: tshibveledzwa tsha tholokanyonḂivho U guda Ḃitheretsha: Nganeapfufhi/ zwirendo/ Ḃirama/ nganea. Nyambedzano ngapuloto, vhu bvumbedzwa, thero, fhethuvhupo, luambo lwo dzumbamaho na zwifanyiso zwa muhumbulo U funza Ḃivhaipfi Ḃi elanaho na tshibveledzwa Mbudziso na phindulo.	2. Ndovhoolo ya manweledzo/ u vhina ngudo/ tshibveledzwa nyengedzedzwa. U guda Ḃitheretsha: Nganeapfufhi/ zwirendo/ Ḃirama/ nganea. Nyambedzano nga puloto, vhubvumbedzwa, thero, fhethuvhupo, luambo lwo dzumbamaho na zwifanyiso zwa muhumbulo U funza Ḃivhaipfi Ḃi elanaho na tshibveledzwa Mbudziso na phindulo.	NDOVHOLOLO YA MULINGO	NDOVHOLOLO YA MULINGO	NDOVHOLOLO YA MULINGO	NDOVHOLOLO YA MULINGO	
	3. U Ḃwala ha u vhuisa murahu: Ho sedzwa Ḃila ya kuḂwalele, vhupulani, mvetomveto, ndovhololo, u dzudzanya, u vhalulula na u Ḃekedza tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na zwipiḂa zwa luambo (Sedzani 3.3)	3. U Ḃwala ha u vhuisa murahu: Ho sedzwa Ḃila ya kuḂwalele, vhupulani, mvetomveto, ndovhololo, u dzudzanya, u vhalulula na u Ḃekedza tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na zwipiḂa zwa luambo (Sedzani 3.3)	3. U Ḃwala maitele/ kuitele, sa, ndaela zwi tshi elan ana thekholodzhi ntswa. Ho sedzwa Ḃila ya kuḂwalele, vhupulani, mvetomveto, ndovhololo, u dzudzanya, u vhalulula na u Ḃekedza tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na zwipiḂa zwa luambo (Sedzani 3.3)	3. Vhurifhi ha u takalela/ ndivhuwo/ u sumbedza dakalo. Ho sedzwa Ḃila ya kuḂwalele, vhupulani, mvetomveto, ndovhololo, u dzudzanya, u vhalulula na u Ḃekedza tshivhumbeo tsha tshibveledzwa na zwipiḂa zwa luambo (Sedzani 3.3)	NDOVHOLOLO YA MULINGO	NDOVHOLOLO YA MULINGO	NDOVHOLOLO YA MULINGO	NDOVHOLOLO YA MULINGO	

THEMO 4	VHEGE 1	VHEGE 2	VHEGE 3	VHEGE 4	VHEGE 5	VHEGE 6	VHEGE 7	VHEGE 8	
ጁHOHO, KHONTSEPUTI, VHUKONI NA ZWA NDEME	4. Maambaita na maabwaitwa ጁvhaipfi kha tshibveledzwa tsha u vhala ጁhalusamaipfi.	4. Maiti Thevhekano Ndulamiso ya luambo kha mushumo wa vhagudi. ጁvhaipfi kha tshibveledzwa tsha u vhala	4. Mikhwa na mutevhe wa mafhungo a ndivhuwo. Nጁila yone ya mvelele ya u lumelisa. Ridzhisiጁara. ጁvhaipfi kha tshibveledzwa tsha u vhala	4. Mushumo wa ጁhalusamaipfi/ mairero/ mairero/ mairero/ kuambele Ndulamiso ya luambo kha mushumo wa vhagudi.	NDOVHOLOLO YA MULINGO	NDOVHOLOLO YA MULINGO			
NDINGOTHANGELI	Kushumisele kwa luambo nda nጁila ya vhudzivha ndi mini?	Zwikili zwa u nጁwala	Ri nga nጁwala hani ndaela	Ri nga nweledza hani	Ndivho ya vhurifhi ha fomaጁa	Nጁila dza kuvhalele			
ZWISHUMISWA (NGA NNጁA HA BUGUPFARWA) U ITELA URI PFUNZO I TSHIMBILE ZWAVHUDI	Notsi, webusaithi dza pfunzo	Notsi, webusaithi dza pfunzo	Notsi, webusaithi dza pfunzo	Notsi, webusaithi dza pfunzo					
MULINGO/ NDIINGO	U LINGA HU SI HA FOMALA: MVUSULUDZO	U dovholola tshibveledzwa.	Phara/ maanea.	Ndaela	Manweledzo				
	(SBA) U LINGA HA FOMALA								MUSHUMO 9 Milingo ya mafheloni a nጁwaha Bambiri ጁa 1- 80 Bambiri ጁa 2- 70 Bambiri ጁa 3- 100 Bambiri ጁa 4 – 50 (Oraጁa)